

Odluka o imenovanju Privremenog administratora za Hercegovacku banku

Koristeci se ovlastenjima koja su mi data u clanu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog Sporazuma) Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konacni autoritet u zemlji u pogledu tumacenja navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog sporazuma; i posebno uzimajuci u obzir clan II.1.(d) prema kojem Visoki predstavnik "pruza pomoc kada to cijeni neophodnim, u iznalazenju rjesenja za sve probleme koji se jave u vezi sa civilnom implementacijom";

Pozivajuci se na stav XI.2 Zakljucka Vijeca za implementaciju mira koji se sastao u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijece pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konacni autoritet u zemlji u pogledu tumacenja Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog Sporazuma kako bi pomogao u iznalazenju rjesenja za probleme, kako je prethodno receno, "donosenjem konacnih odluka, kada to bude smatrao neophodnim" u vezi sa odredjenim pitanjima, ukljucujuci (u skladu sa tackom (c) ovog stava) "mjere u svrhu obezbjedjenja implementacije Mirovnog Sporazuma na citavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta";

Zapazajuci vaznost koju je Medjunarodna zajednica pridala pravilnom upravljanju bankovnim sistemom u Bosni i Hercegovini, kao dijelu procesa implementacije mira;

Obaziruci se, poradi primjera pomenutog pridavanja vaznosti, na pozdrav Vijeca za implementaciju mira na Konferenciji odrzanoj u Londonu 4. i 5. decembra 1996. godine, angaziranosti vlasti u Bosni i Hercegovini da usvoje zakone u poljima koja ukljucuju i bankarstvo; nadalje obaziruci se na

stav 44.a) Deklaracije sa sastanka Ministara Upravnog odbora pomenutog Vijeca, koji se odrzao u Luksemburgu 9. juna 1998. godine na kojem je Odbor napomenuo da bi oba Entiteta trebala usvojiti nove zakonske odredbe; i nadalje, obaziruci se na poziv vlastima Bosne i Hercegovine upucenim od strane pomenutog Vijeca, na njihovoj sjednici odrzanoj u Briselu 23. i 24. maja 2000. godine, da pomenute vlasti harmoniziraju, sirom zemlje, svoj pristup velikom broju podrucja ukljucujuci i bankarstvo.

Imajuci u vidu opetovanu i duboku zabrinutost koju je izrazila Medjunarodna zajednica, inter alia putem Deklaracije gore navedenog Vijeca koje se, kao sto je prethodno receno, sastalo u Briselu 23. i 24. maja 2000. godine, zbog ukorijenjene korupcije u Bosni i Herecegovini koja, osim sto ometa razvoj trzisne ekonomije, umanjuje znacaj demokratske vlasti i pustosi javne resurse;

Pozivajuci se na to da je Vijece za implementaciju mira, na njihovom navedenom sastanku u Briselu 23. i 24. maja 2000. godine, zahtijevalo od Visokog predstavnika da iskoristi svoj autoritet u skladu sa svojim manadatom da obezbjedi potpunu i ubranu implementaciju u svim sektorima civilne implementacije, ukljucujuci i uklanjanje prepreka koje stoje na putu ekonomskoj reformi.

Pozivajuci se na gnusanje koje je Medjunarodna zajednica jasno izrazila u proslosti u vezi sa paralelnim strukturama u Federaciji Bosne i Hercegovine;

Zapazajuci, poradi primjera takvog gnusanja, da je Vijece za implementaciju mira na pomenutoj Koneferenciji odrzanoj u Londonu 4. i 5. decembra 1996. godine, potvrdilo da sve administrativne i druge strukture u Federaciji moraju biti potpuno i nepovratno integrisane; nadalje, u priopcenju Upravnog odbora pomenutog Vijeca koje se sastalo u Sintri 30. maja 1997. godine se kaze da "Jednostrane radnje, kao sto su odrzavanje administrativnih ili drugih tijela koja su

nekonstitutivna, se neće tolerisati”; i da je pomenuto Vijeće kasnije izjavilo na pomenutoj Konferenciji održanoj u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine da su preostale paralelne i para-konstitutivne strukture na području Federacije ilegalne i da se moraju raspustiti, te da “Vlasti u Federaciji trebaju javno obznaniti da su sve ove bivše institucije prestale funkcionirati. Bankovni računi takvih struktura se moraju zatvoriti”; nadalje zapazajući da se u Deklaraciji proizisloj sa sastanka pomenutog Vijeća koji je održan u Madridu 15. i 16. decembra 1998. godine kaže da se učvrscavanje vladavine zakona može postići inter alia raspustanjem paralelnih institucija i da Vijeće podržava rad na zaustavljanju daljeg postojanja paralelnih budžeta u nekim kantonalnim policijskim ustanovama i da je pomenuta Deklaracija ponovno naglasila da su preostale paralelne i para-konstitutivne strukture na području Federacije ilegalne i moraju smjesta biti raspustene; i konačno zapazajući da se u Predsjedničkoj izjavi o Bosni i Hercegovini koju je pročitao Predsjednik Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na sjednici Vijeća sigurnosti održanoj u New York-u 23. marta 2001 godine. kaže da “Vijeće sigurnosti osudjuje nedavne jednostrane pokrete od strane takozvanog Hrvatskog Narodnog Sabora da uspostavi Hrvatsku samoupravu u otvorenoj suprotnosti odredbama Mirovnog Sporazuma”;

Duboko zabrinut informacijom da HVO drži približno pedeset pod-računa u Hercegovačkoj banci (čiji je glavni registrirani ured smješten u Mostaru) u koji, kako pokazuju registri, su uplaćeni ogromni depoziti, ali koji ne pokazuju gdje se sada nalazi novac koji je uplaćen na takav način niti kako je novac povučen ili isplaćen na drugi način iz takvih pod-računa;

Duboko zabrinut, također, informacijom da pomenuta Hercegovačka banka ima znatnu investiciju u firmi poznatoj pod imenom Croherc AG koja isto tako posjeduje dio firme poznate pod imenom Primus AD Mostar koja isto tako ima vlasništvo u pomenutoj Hercegovačkoj banci tako da je pitanje pravog vlasništva pomenute Hercegovačke banke nejasan, i stoga

postoji zabrinutost glede nedostatka transparentnosti na području u kojem je transparentnost od temeljnog značaja u interesu opće javnosti;

Uvjeren da, u interesu javnog povjerenja u kredibilitet bankovnog sistema Bosne i Hercegovine općenito, i posebno Hercegovačke banke, postoji potreba da se obezbijedi da računi banke nisu skriveni od uobičajenog procesa računovodstva, postoji potreba da se obezbijedi izbjegavanje nanosenje štete Federalnom budžetu, postoji potreba da se obezbijedi da sav novac koji se treba opravdati odgovarajućim Federalnim vlastima je pravilno i potpuno opravdan, postoji potreba da se obezbijedi da interesi bona fide ulagaca u banku nisu ugroženi, postoji potreba da se obezbijedi transparentnost u javnom i bankovnom poslovanju, postoji potreba da se unaprijedi oslanjanje na i vjerovanje u osnovne principe demokracije, postoji potreba da se odupre uspostavljanju i/ili ozivljavanju paralelnih struktura i/ili nezakonitom finansiranju zakonitih ili fizičkih lica i tijela u Bosni i Hercegovini, postalo je neophodno za poslovanje pomenute Hercegovačke banke da bude podvrgnuta najtemeljitoj administraciji.

Uzimajući u obzir i imajući u vidu ukupnost gore pomenutih događaja ovim donosim i zahtijevam da se objavi slijedeca:

ODLUKA

Da se imenuje Privremeni administrator za Hercegovačku banku

1. Gospodjica Toby Robinson je od 6. aprila 2001. godine imenovana kao Privremeni administrator pomenute Hercegovačke banke.

2. Pomenuto imenovanje je donijeto po i na osnovu ovlastenja datim Visokom predstavniku u skladu sa Opcim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini. U cilju izbjegavanja sumnji ovim se izjavljuje da je pomenuto imenovanje donijeto

bez obzira na interne zakone i propise.

3. Privremenom administratoru ce se pruziti pomoc od strane specijaliziranih timova ovlastenim od strane Privremenog administratora da obavljaju duznost po njezinim naredbama i svaki clan takvog tima ce dobiti pismo kao dokaz takvog ovlastenja i identificiranja nosioca.

4. Privremeni administrator i svi oni koji su ovlasteni da rade za nju ce imati neometan pristup prostorijama pomenute Hercegovacke banke kao i svakoj od njezinih ureda i podruznica, i imat ce kontrolu nad finansijskim sredstvima, uredima, knjigama racuna i drugim registrima i dokumentima, elektronskoj opremi, elektronskim i papirnim spisima i svim drugim sredstvima banke, ukljucujuci njene podruznice. Takva kontrola ce podrazumijevati i kontrolu nad rezervama koje u ime Hercegovacke banke drzi Centralna banka Bosne i Hercegovine.

5. Privremeni administrator, uz pomoc svih onih koji imaju ovlastenja da rade za nju, se ovim ovlastava, poziva i opunomocava da poduzme sve neophodne i odgovarajuce mjere da bi se osigurala sredstva i registri banke i njenih poslovnica i podruznica kao sto je gore navedeno, kako bi se sprijecilo rasipanje kroz kradje ili druge neprikladne radnje.

6. Ako bi Privremeni administrator i/ili bilo ko od onih koji su imenovani i ovlasteni, kao sto je prethodno receno da joj pomognu, bili sprijeceni u izvrsavanju bilo kakvih mjera neophodnih za implementaciju ove Odluke, Privremeni administrator je opunomocena, u slucaju da smatra neophodnim, zahtijevati pomoc od Mirovnih stabilizacijskih snaga povrh vladinih tijela i zvanicnika, ukljucujuci clanove Financijske policije i Civilne policije.

7. Kadar vladinih tijela, zvanicnici, finansijski policajci i drugi policajci u toku obavljanja duznosti odnosno pruzanja pomoci, kako je to gore navedeno, ce imati i zadržati u toku

cijelog perioda imunitet od krivичnog gonjenja u bilo kojem sudu.

8. Privremeni administrator će, u toku perioda takve administracije, biti odgovoran za čuvanje sredstava i nastavljavanje poslovanja pomenute Hercegovačke banke.

9. U vrijeme službovanja ureda Privremenog administratora, ovlasti službenika, direktora i dioničara pomenute Hercegovačke banke da donose odluke ili poduzimaju radnje, će biti suspendovana. Privremeni administrator će lično imati sve ovlasti takvih direktora, službenika i dioničara, u skladu sa Odlukom Visokog predstavnika o njezinom imenovanju.

10. Privremeni administrator će biti opunomoćen kao imenovani Privremeni administrator Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, da inter alia:

a) prodaje sredstva i da se riješi bilo kakvih obaveza Hercegovačke banke ako je to neophodno da se održi vrijednost iste;

b) odbaci ili izmijeni (zavisno od prava dužnih trećoj strani) ugovore sklopljene od strane Hercegovačke banke, ili obavi pregovore i započne nove ugovore. Što se tiče izmjene ili izmjena, takva izmjena ili izmjene mogu uključiti izmjenu rata, tarifa i trajanje validnosti;

c) izda naredjenja u vezi sa otpustanjem, degradiranjem ili privremenim uklanjanjem jednog ili više službenika Hercegovačke banke sa funkcija koje trenutno obnaša takav ili takvi službenici, ili izda naredjenje za promjenu područja odgovornosti individualnih službenika Hercegovačke banke;

d) suspendira prihvatanje depozita od strane Hercegovačke banke e) potpiše bilo kakve ugovore i dokumenta i prihvati obaveze u ime Hercegovačke banke;

f) podnese i zastupa potraživanja kod odgovarajućeg suda ili

sudova u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu na ime i u ime Hercegovačke banke, i predstavlja interese iste u bilo kakvim sudskim procedurama u kojima se nalazi i/ili bi se mogla nalaziti;

g) suspendira bilo kakvu vrstu plaćanja službenicima, direktorima i dionicarima Hercegovačke banke.

11. Privremeni administrator će imati punomoć da u bilo koje vrijeme donese odluku da su svi, ili dio, depozita ili investicija uplaćenih od strane javnosti u Hercegovačku banku potpuno ili djelimično blokirani na period od maksimalno jedne godine. Ako bi se proglasila naredba o blokiranju, kako je to gore receno, Privremeni administrator će poduzeti sve mjere koje smatra odgovarajućim u cilju privremenog očuvanja približne vrijednosti takvih depozita i investicija u Hercegovačkoj banci.

12. Privremeni administrator će odgovarati Visokom predstavniku o pomenutoj administraciji kad to od nje bude zahtijevao Visoki predstavnik i njene ovlasti i pomenute administracije će se okoncati kako od ovog trenutka odluci Visoki predstavnik.

13. Nadalje, i uz imunitet posebno osiguranim članom 7 ove Odluke, Privremeni administrator i sve ostale osobe koje su ovlastene da rade za nju, u skladu sa ovom Odlukom Visokog predstavnika, će bez obzira na uvjete bilo kakvog lokalnog zakona ili lokalnih zakona, imati potpun imunitet tokom citavog razdoblja od krivičnih gonjenja pokrenutih kod bilo kojeg suda u vezi sa djelima izvršenim od strane nje ili njih po ili na osnovu mandata datog ovom Odlukom i u toku obavljanja dužnosti iste.

14. U cilju izbjegavanja bilo kakvih sumnji ili dvosmislenosti ovim se izricito izjavljuje i ukazuje da je odredbe ove Odluke, svaku od njih, odredio Visoki predstavnik u skladu sa njegovim međunarodnim mandatom i stoga nisu podložna

jurisdikciji sudova u Bosni i Hercegovini

Ova odluka, koja stupa na snagu odmah, ce bez odlaganja biti objavljena u Sluzbenim Novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 5. april 2001	Wolfgang Petritsch
	Visoki predstavnik

Office of the High Representative